



Tlathobo ya Motheo: Setswana Puo Tlaleletso ya Ntlha

Kereiti 3

DINTLHA GO MORUTABANA:

- Ka kopo o itsisiwe fa tlathobo e e tsaya lobaka lo lo leele. Ka jalo, ga e a tshwanelwa go dirwa ka letsatsi le lengwe.
- Le bogolo o ka aroganya nako e o nang le yona ya tlathobo ya motheo (e dire ka nako ya go tluaetsa barutwana mafulo/poeletso mo bekeng ya 1 - 6 magareng ga dikarolo.
- Netefatsa gore o fetsa karolo e le nngwe pele o ka tlathoba karolo e nngwe.
- Tlathobo e dirwe go ya ka ditlhokego tsa kgweditharo.
- O tlaa fitlhela gore dikarolo dingwe di dirilwe mo dikgweditharong tse nne fela mo go tse dingwe, sekao, go dirilwe fela Kwalo.
- O neetswe lenaane la tekolo mo Lenaaneng la go ruta la ngwaga go feleletsa tlathobo ya motheo

GO REETSA LE GO BUA.

- Go tswelela go tlabolola tlotlofoko ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang/ditlhogo tseo di tlhophilweng.
- Go reetsa le go neela tatelano ya ditiragalo e e bonolo.
- Lemoga sengwe ka go dirisa tlhaloso e e bonolo ya molomo. Barutwana ba lebaganye tlhaloso le setshwantsho se se maleba.

Tirwana 1: 1

Go tlhagisa go tlhaloganya ga tlotlofoko e e tlwaelegileng.

Tlhopha le go bua go tswa go nngwe ya ditlhogo tse di latelang:

1. Letsatsi la me la matsalo,
2. Leeto ka ga go kampa,
3. Fa o ne o gaeletswe mo dipuleng tsa matlakadibe







Rubiriki	1	2
O tsepama mo setlhogong		
O kgona go bua a sa ipaakanya		
Barutwana ba reetsa ka dinako tsotlhe		



Morutwana o dirisa puo e e siameng.		
Morutwana o bua ka go itshepa.		

Tirwana 1.2

Lebaganya dipolelo le ditshwantsho. Kwala palo ya setshwantsho gaufi le polelo e e nepagetseng. E buisetse barutwana

1		Kuku ya matsalo e e bakilweng mo ontong.	Sekao 2
2		Ke tshameka ka kgamele le garawe kwa lewatleng.	
3		Mme o buisetse Katlego kgang ya nako ya go robala.	
4		Katlego o tlhapa meno pele a ya go robala.	
5		Motlhaba wa khasetlele o na le difolaga di le tharo.	
6		Katlego o siana lobelo ka nako jo a ka bo bonang.	











2. Medumopuo



- Lemoga ditumanosi tse di pataganeng.
- Bopa le go kgaoganya mafoko a a simolololang ka ditumammogo tse di tlwaelegileng.
- Farologanya magareng ga ditumanosi tsa modumo o moleele le o mokhutshwane

Tirwana 2.1:

Tlatsa ka modumo ei, oo, ee, au, eo, ae

m__ki		l__ba	
l__to		m__	
l__no		leng__	
l__tsa		l__bu	









mol__le		lef__lo	
---------	---	---------	---





Tirwana 2.2

Tlatsa ka medumo e e tliaelang mo lefokong lengwe le lengwe.
Tlhopha mo go e e neetsweng fa tlase

tl	th	kg	ts	ng	kh
----	----	----	----	----	----



 <p>__om</p>		 <p>__ou</p>
 <p>__twa</p>		 <p>__aka</p>
 <p>__amelo</p>		 <p>__olo</p>







 <p>__ _ ela</p>		 <p>__ _ aka</p>
 <p>__ _ aete</p>		 <p>__ _ uba</p>

Tirwana 2.3:

Kwala mafoko a a tsamaelanang le setshwantsho sengwe le sengwe. O neilwe mafoko a ditshwantsho go tlohpha mo theiboleng e e fa tlase

 <hr data-bbox="188 1485 619 1491"/>		 <hr data-bbox="868 1503 1249 1509"/>
---	--	---



 <hr data-bbox="191 593 662 598"/>		 <hr data-bbox="869 593 1220 598"/>
 <hr data-bbox="231 1097 646 1102"/>		 <hr data-bbox="869 1108 1268 1113"/>

loma	maatla	pula	lôra	leba	leeba
------	--------	------	------	------	-------



Tirwana 3

3.1 Puiso

- Go dirisa ditogamaano tsa puiso tse di ithutilweng mo Puo ya Gae, go dira tlhaloganyo le go itekola fa o buisa.
- Go buisa ka thelelo e e oketsegileng le go itlhalosa sentle.
- Go supa go tlhaloganya matshawao a puiso fa o buisetsa kwa godimo.
- Go tswelela go aga tlotlofoko e e bonwang.

Buisa kgang le go araba dipotso.



Barutwana ba Kereiti 2 ba tlile go nna le letsatsi la go baka. Ba tlile go rekisa dikuku. Ba batla go rekisa dikuku kwa sekolong.



Ba tlile go tlhoka dilo tse di latelang: botoro, sukiri, mae le folouru. Ba tlile go thusiwa ke Mme Sechoaro, morutabana wa Kereiti 2.

Sa ntlha, ba tlile go tshela ditlhokego tsotlhe mo sekotleleng.

Jaanong ba tlile go di fuduwa tsotlhe ka leswana.

Fa morago ga go di fuduwa ba tlile go sega motswako ka dipopego tse di farologaneng.

Ba tlile go di baka mo ontong metsotso e ka nna 10. Fa dikuku tsotlhe di budule le go siamela go ka jewa, ba tlaa di rekisa.



Tirwana 3.2: Dipotso tsa tekatlhaloganyo

Sekeletsa tlhaka go lebagana le karabo e e nepagetseng

1. Barutwana ba Kereti ya bobedi ba tlile go dira eng?

- (a) Buisa dibuka
- (b) Baka dikuku
- (c) Reka dikuku

2. Ke mang yo a tlileng go ba thusa go baka dikuku?

- (a) Mme
- (b) Mme Sechoaro
- (c) Mogokgo

3. Ba batla go dira eng ka dikuku?

- (a) Ba batla go di ja.
- (b) Ba batla go di rekisa.

4. Feleletsa dipolelo ka go tlatsa ka lefoko go tswa mo kgang e e fa godimo.

(a) Barutwana ba Kereiti ya bobedi ba ikaelela go rekisa dikuku kwa _____

(b) Ba tlile go tlhoka botoro, sukiri, _____ le folouru.

(c) Kuku e tlile go bakiwa mo ontong metsotso e le _____.

5. Rulaganya dipolelo ka tatelano e e nepagetseng ya ditiragalo ka go tlatsa dinomere 1 - 3 mo bolokong e e gaufi le polelo.

	Fuduwa ditlhokego tsotlhe ka leswana.
	Baka mo ontong metsotso e ka nna 10
	Tsenya ditlhokego mo sekotleng.



Nka tokafatsa jang puiso ya me?

	<p>Go buisa ka thelelo Go buisa sentle, ka tlhago, le ka morithitho. Go ikhutsa go tsepame e bile go nne mo go tshawanetseng.</p>
	<p>Go kapodisa Go bua sentle, o kgona go utlwa lefoko lengwe le lengwe. Mafoko a kapodisiwe sentle.</p>
	<p>Go itlhalosa Go fetola lentswe go bontsha boitumelo, go tshoga kgotsa go tlhagisa sengwe se se botlhokwa.</p>
	<p>Modumo le segalo Go buisa ka lentswe le le gogelang e bile puiso e nne ka modumo o o amogelesegang.</p>
	<p>Lobelo Go buisa ka lobelo lo lo maleba.</p>



Tirwana 4:

KWALO

- O baya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano e e siameng a bo a di kopolola.
- O kwala temana ya dipolelo di le 3 le go di kopolola.
- O dirisa matshwao a puiso a a rutilweng mo Puong ya Gae.
- O rulaganya tshedimosetso mo kerafong e e bonolo.
- O dirisa mangwe a maina le maemedi fa a kwala.
- O dirisa paka jaanong, paka tsweledi le pakafetileng fa a kwala.

Tirwana 4.1

Rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakaneng ka tatelano e e siameng.

1. bothale o Ngwana buisa kima. yo o buka e e

2. Ntate o e e Jeep khibidu. kgweetsa

3. jala Letlhafula. Re dimela ka

4. dilalelo. se tlabe e kgale nako E e ya le



Tirwana 4.2

KWALO

Lebelela setshwantsho mme o kwale temana e e khutshwane ya bonnye dipolelo di le tharo. Ikwalele setlhogo sa gago. (O ka dirisa mafoko a a neetsweng ka fa tlase ga setshwantsho.)



Dibalunu, ditšhipisi, dimonamone, dikerese, dikuku, senotsididi, ditsala, dimpho, metshameko, kuku ya matsalo, tshameka, ja.



Tirwana 4.3

KWALO

- **Rulaganya dilwana tse di latelang mo kerafong (lenaane)**

diapole, nama ya kgogo, dinamume, tlhapi, ditapole, digwete, diterebe, nama ya kgomo

Merogo	Nama	Maungo

Tirwana 4.4

Kwalo

Kwala dipolelo ka matshwao a puiso a a nepagetseng.

1. boitumelo le pogiso ba tlaa be ba tshameka ka labobedi

2. nna le Thabo re ya mabenkeleng ka Mosupologo



Triwana 4.5

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng

la me	ya gagwe	tsa rona	o	ba
-------	----------	----------	---	----

1. Katlego o buisa buka _____.
2. Re kwala mo dibukeng _____.
3. Thapelo o a lela gone _____ wele.
4. Gompieno ke letsatsi _____ la matsalo.
5. Bana _____ ja dipanana.

Tirwana 4.6

Feleletsa dipolelo ka go thalela lefoko le le siameng.

1. Thapelo o (lebeletse/ o ne a lebeletse) katse jaanong.
2. Maabane Boipelo o (bua/ buile) le tsala ya gagwe.
3. Boitumelo o (tshameka/ tshamekile) ka mpopo wa gagwe gompieno.